

Dieta tsa Mokgadi

Sesotho

Mohato

2c



Millgrent Ngwenya



Medumo (poeletso)

tl, th, kg, ny, ng, ts

Medumo (e metjha)

ph, kg

Dieta tsa Mokgadi.

Sesotho

Mohato 2B

ISBN: 978-1-77981-180-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Millgrent Ngwenya

Mofetoledi Mosa Masilo

Motshwantshisi: Shayle Bester

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Dieta tsa Mokgadi





Millgrent Ngwenya

Mokgadi ke mosetsana ya ikokobeditseng.

Ka hoo, malomae a mo rekela dieta.

E ne e le tse kgubedu, tse phatsimang tjena.





Mogadi o ne a rata dieta tseo tse kgubedu tse phatsimang.


O ne a robala ka tsona.

A sa di role.

Bosiu bo bong Mokgadi a phofa.

Dieta tsa hae tse kgubedu tse phatsimang
tsa qala ho bua.





Dieta tse kgubedu tsa tletleba ka hore ha di na phomolo.

“Re hloka ho hema le rona,” tsa realo.

Hang dieta tsa kgale tse tala le tsona tsa
bua!

“Mokgadi o re lebetse.” Tsa realo.

“O rata dieta tse kgubedu tse phatsimang ho
re feta.”





Mokgadi ha a robala hantle bosiu boo.

Ha a phaphama a hopola toro ya hae.

A kgathatseha ho lemoha hore dieta tsa hae
ha di a thaba.

“Ke tla le fa nako ya ho phomola.” A realo.

Mokgadi a fa dieta tse kgubedu, tse phatsimang kgefutso.






“Ke tla kgutlela ho lona hape.” A bua le dieta tsa kgale tse tala.


Dieta tse tala di ne di kgephohile.

Mokgadi a phethahatsa sena.

Ka le latelang a ya mabenkeleng.

O ne a kgabile ka dieta tsa hae tse tala.






Ka letsatsi le leng Mokgadi a etela nkgono.
Kgetlong lena a sebedisa dieta tse kgubedu.

Ho tloha moo, Mokgadi a robala a kgatholohile.

O ne a thabile hobane leano la hae la diata le ne le phethahala.





Ulwazi Lwethu

Readers

Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaita
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTANO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Moltano Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute
Zenex Foundation, but you may not change
this work in any way or use it commercially.

